S A D R Ž A J
"Službenog glasnika općine Gradačac broj: 6/2013

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 7 radna sjednica OV 18.07. 2013.godine

Službeni glasnik

O P Ć I N E G R A D A Č A C

Službeni glasnik izlazi po potrebi	**BROJ 6 / 2013** **G R A D A Č A C** **22.07.2013.god.**	"Službeni glasnik" izdaje Općinsko vijeće Općine Gradačac. Za izdavača: Nedžad Šećić, predsjedavajući vijeća. Štampa: "EKEprint" Gradačac

1.

Na osnovu člana 3. Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju općine Gradačac („Sl. glasnik općine Gradačac" br. 5/13), Općinsko vijeće Gradačac na prijedlog Općinskog načelnika, na 7. sjednici od 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

O D L U K U
O broju i visini stipendija za učenike i studente za školsku 2013/14. Godinu

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje broj i iznos sredstava za stipendiranje učenika i studenata za šk. 2013/14. godinu.

Član 2.

Iznos stipendije za učenike je **400,00** KM (četiristotine) u isplatama od 50,00 KM

Iznos stipendije za studente je **800,00** KM (osamstotina) u isplatama od 100,00 KM

Član 3.

Broj stipendija po kategorijama je slijedeći:

Kategorija 1:………………….…9 stipendija
Učenici generacije osnovnih i srednjih škola ako su nastavili redovno školovanje

Kategorija 2:……………….... 10 stipendija
Studenti sa ostvarenom prosječnom ocjenom u prethodnoj akademskoj godini 9:00 i više

Kategorija 3:…………….……20 stipendija
Studenti I godine studija/ brucoši

Kategorija 4:…..……………..30 stipendija
Studenti II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja.

Kategorija 5:…………………30 stipendija
Studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite (RVI-9 stipendija, PŠPB-9 stipendija, DB-12 stipendija / JOB 6, ODB-6/)

Kategorija 6:………..…….20 stipendija
Učenici srednjih škola i studenti iz soc. ugroženih porodica

a) korisnici stalne socijalne pomoći
b) djeca bez oba roditelja
c) djeca na porodičnom/domskom smještaju
d) učenici/studenti iz romskih porodica

Član 4.

Ukupan iznos sredstava koje je potrebno u Budžetu Općine Gradačac obezbijediti za stipendiranje u školskoj 2013/14. godini iznosi **88.400,00** KM.

Ukupan iznos sredstava za stipendiranje obezbjediće se u budžetima za 2013. i 2014. godinu i to u iznosima:

- općinski budžet za 2013.godinu ……………................……33.150,00 KM
- općinski budžet za 2014.godinu ……………................…… 55.250,00 KM

K a t e g o r i j a	Broj stipendija -učenici	Pojedinačni iznos isplate	Broj stipendija -studenti	Pojedinačni iznos isplate	Ukupni iznos po kategorijama
Kategorija I	7	400,00	2	800,00	4.400,00
Kategorija II			10	800,00	8.000,00
Kategorija III			20	800,00	16.000,00
Kategorija IV			30	800,00	24.000,00
Kategorija V			30	800,00	24.000,00
	10	400,00	10	800,00	12.000,00
UKUPNO					**88.400,00**

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-202/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

2.

Na osnovu člana 9. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH" br. 86/07, 24/09 i 45/10) i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 49/06 51/09) i člana 24. Statuta Općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici održanoj 18. 07. 2013. godine, d o n o s i,

O D L U K U
O davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom
prekoračenju na transakcijskom računu

I

Ovom Odlukom daje se saglasnost Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora sa NLB Bankom o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu budžeta općine Gradačac u iznosu od 300.000,00 KM.

II

Prekoračenje iz tačke I ove Odluke koristit će se po potrebi za održavanje tekuće likvidnosti budžeta općine Gradačac.

III

Dozvoljeno prekoračenje iz tačke I ove Odluke odobrava se uz kamatnu stopu od 5,45% godišnje fiksno, na iznos povučenih sredstava na kraju dana. Naknada za obradu kredita iznosi 0,30% jednokratno, prije odobrenja prekoračenja.

Opšti uslovi iz ove Odluke i ostali uslovi dozvoljenog prekoračenja regulisat će se posebnim Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju, koji će sa NLB Bankom zaključiti Općinski načelnik .

IV

Korištenje dozvoljenog prekoračenja iz tačke I ove Odluke se odobrava na period do 31.12.2013. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

VI

Donošenjem ove Odluke prestaje da važi Odluka br. 01-05-159/2013 od 29. 05. 2013. Godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČA
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-203/2013. **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Izvještaj o nenaplaćenim prihodima općine sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate, kao polaznu osnovu, s tim da se ovaj Izvještaj dopuni, sa spiskom općinske imovine i da se u saradnji sa Službom urbanizma ista privede namjeni, pa da se onda pristupi izdavanju općinske imovine u zakup, jer se iz materijala ne vidi da li neko koristi općinsku imovinu a nema sklopljen ugovor o korištenju iste.

Obavezuju se nadležne općinske službe da za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripreme i dostave prijedloge izmjena i dopuna postojećih akata, ili nove akte, koji uređuju ovu oblast, u cilju preciznijeg regulisanja izdavanja pod zakup i naplate zakupa, te da Općinskom vijeću predlože Plan korištenja javnih površina.

Sugeriše se nadležnoj općinskoj službi da zahtjeve za postavljanje kioska u užoj gradskoj zoni prolongira, dok se ne uradi Plan korištenja javnih površina.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-211/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

11.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08), Općinsko vijeće Gradačac, na 7 . radnoj sjednici od 18. 07. 2013. godine, razmatrajući Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi na općini Gradačac, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi na općini Gradačac.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-212/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić,s.r.**

12.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08), Općinsko vijeće Gradačac, na 7 . radnoj sjednici od 18. 07. 2013. godine, razmatrajući Informaciju o aktivnostima matične službe u provođenju Zakona o matičnim knjigama, donosi

Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće prihvata Informaciju o aktivnostima matične službe u provođenju Zakona o matičnim knjigama.

Općinsko vijeće sugeriše nadležnoj službi da prilikom izdavanja javnih isprava, vode računa o unosu tačnog naziva, odnosno redoslijedu riječi naseljenog mjesta i mjesta prebivališta, kako nebi dolazilo do problema prilikom ostvarivanja prava građana.

II

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-213/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-208/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

8.

Na osnovu člana 64. stav 5 i 8. Zakona o dravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" br. 46/10.), tačke 2. člana 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br. 12/03.) i člana 24. Statuta općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 4/08), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici od 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju Upravnog odbora JZU Apoteka Gradačac

I

U Upravni odbor JZU Apoteka Gradačac, imenuju se:

1. Omerović Abid, predstavnik osnivača predsjednik,
2. Begović Vahid, predstavnik Kantonalnog ministarstva član
3. Novalić Alma, predstavnik stručnih radnika zdravstvene ustanove član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
-Općinsko vijeće-

Broj:01-05-209/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

9.

Na osnovu člana 10. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava ("Službene novine TK", broj: 11/2001), člana 24. stav 1. tačka 17. Statuta općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 4/08) i člana 38. Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 8/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici od 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
O imenovanju Komisije za procjenu nepokretnosti i prava

I

U Komisiju za za procjenu nepokretnosti i prava, imenuju se:

1. Mešić Aida
2. Taslidžić Miralem
3. Deliomerović Fahrudin
4. Omerović Almir
5. Hukić Mehmed
6. Pašalić Amir
7. Velagić Mirsen
8. Mehić Edin
9. Ibrahimović Mustafa.

Komisija će iz reda članova Komisije izabrati predsjednika na 1.konstituirajućoj sjednici.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-210/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07. 2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

10.

Na osnovu člana 24. Statuta općine Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", br.4/08), Općinsko vijeće Gradačac, na 7 . radnoj sjednici od 18. 07. 2013. godine, razmatrajući Izvještaj o nenaplaćenim prihodima općine sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate, donosi

3.

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 34/06 i 51/09), člana 24. stav 1. tačka 2. Statuta općine Gradačac ("Službeni glasnik općine Gradačac" broj: 4/08 i 5/12), te člana 3. st. 1. Odluke o javnim parkiralištima ("Službeni glasnik Općine Gradačac" broj: 4/13) Općinsko vijeće Gradačac, na 7. sjednici održanoj dana 18. 07. 2013. godine d o n o s i

P R O G R A M
javnih parkirališta

Član 1.

Programom javnih parkirališta (dalje: Program) utvrđuju se detaljni pregled parkirališnih mjesta, grafički prilozi parkirališta, granice parkirališnih zona.

Član 2.

Javna parkirališta sa naplatom na području općine Gradačac kategorišu se po vrsti i zoni parkiranja na slijedeći način:

Red. Br.	*Dionica*	*Broj parking mjesta*	*Broj parking aparata*	*Vrsta javnog parkirališta*		*Otvoreni-zatvoreni*
				Zona	*Na ulici/van ulice*	
1.	*Ulica Titova sa javnim površinama oko zgrada*	*50*	*2*	*1*	*na ulici/ van ulice*	*otvoreni*
2.	*Ulica Hadžiefendijina*	*30*	*1*	*1*	*na ulici*	*otvoreni*
3.	*Ulica H.K. Gradaščevića (od MUP-a do ulice Hasana Kikića)*	*60*	*2*	*1*	*na ulici*	*otvoreni*
4.	*Ulica Hasana Kikića zona jednosmjernog saobraćaja*	*60*	*2*	*1*	*na ulici/van ulice*	*otvoreni*
5.	*Plato između IVZ i novog spomenika*	*40*	*1*	*1*	*van ulice*	*otvoreni*
6.	*Plato trga Alije Izetbegovića sa parkingom iza Tuzlanske banke.*	*150*	*1*	*1*	*van ulice/na ulici*	*otvoreni*
7.	*Plato „Gradačački Sajam"*	*100*	*1*	*2*	*van ulice/na ulici*	*otvoreni*
8.	*Plato OŠ "I.G.Kovačić"*	*150*	*1*	*2*	*van ulice*	*otvoreni*
9.	*Ulica „Reufa Huseinagica"*	*30*	*1*	*1*	*na ulici/ van ulice*	*otvo reni*
10.	*Plato u okviru gradske pijace*	*30*	*1*	*2*	*van ulice*	*otvoreni*
11.	*Ulica Ibrahima Kapetanovića (zv. Potok mahala)*	*100*	*2*	*2*	*na ulici*	*otvoreni*
12.	*Lokacija stare autobuske stanice*	*20*	*1*	*2*	*van ulice/ na ulici*	*otvoreni*
13.	*Parking „doma zdravlja"*	*90*	*1*	*2*	*van ulice*	*otvoreni*
14.	*Stari dio grada*	*70*	*1*	*2*	*van ulice*	*otvoreni*
Ukupno:		*980*	*18*			

Član 3.

Zone parkiranja formirane su na principu dostupnosti, uzimajući u obzir tri značajnije administrativne tačke u Gradačcu i to: općina, Mup i općinski sud.

Član 4.

Zona I parkiranja obuhvata lokacije neposredno uz ulicu H.K. Gradaščevića do novog spomenika u parku, prostor trga Alije Izetbegovića, zatim lokacije u ulici Hadžiefendijina, magistralni put do raskrsnice izuzimajući staru autobusku stanicu, te od Vatrogasnog doma pa nadalje se prostire granicama Zone II gradskog građevinskog zemljišta sve do kružnog toka i spajanja sa ulicom H.K. Gradaščevića.

Član 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-204/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

4.

Na osnovu člana 40. u vezi s članom 27. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine TK", broj 4/04 i 5/08) i člana 24. tačka 30. Statuta Općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12) na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici održanoj 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o prestanku funkcije Općinskog pravobranioca općine Gradačac

I

PEŠTALIĆ MUHAMEDU **p r e s t a j e** funkcija Općinskog pravobranioca općine Gradačac, sa 22. julom 2013. godine, zbog isteka mandata, s kojim danom imenovanom prestaje i radni odnos u Općini Gradačac, radi stečenih uslova za ostvarivanje prava na penziju.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČA
-Općinsko vijeće -

Broj:01-05-205/2013. **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

5.

Na osnovu člana 40. u vezi s članom 22. stav 3. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine TK", broj 4/04 i 5/08) i člana 24. tačka 18. Statuta Općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12) i člana 6. stav 2. Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Gradačac („Službeni glasnik općine Gradačac", broj 8/04 i 2/09), na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici održanoj 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju vršioca dužnosti Općinskog pravobranioca Općine Gradačac

I

BESIMA BEGOVIĆ, sadašnji zamjenik Općinskog pravobranioca općine Gradačac, se **i m e n u j e** za vršioca dužnosti Općinskog pravobranioca općine Gradačac.

II

Imenovana će na navedenu dužnost stupiti 23. jula 2013. godine, koju će obavljati do okončanja procedure javnog konkursa za imenovanje praobranioca općine Gradačac, a najduže do 6 mjeseci.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine Gradačac.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČA
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-206/2013. **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

6.

Na osnovu člana 64. stav 5 i 8. Zakona o dravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" br. 46/10.), tačke 2. člana 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br. 12/03.) i člana 24. Statuta općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 4/08), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici od 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
O imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac

I

U Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradačac, imenuju se:

1. Žigić Jasmina, predstavnik osnivača predsjednik,
2. Kurjaković Damir, predstavnik Kantonalnog ministarstva član
3. Čorbadžić Admir, predstavnik stručnih radnika zdravstvene ustanove član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA GRADAČAC
- Općinsko vijeće -

Broj:01-05-207/2013 **PREDSJEDAVAJUĆI**
Datum:18.07.2013.godine **OPĆINSKOG VIJEĆA**
G r a d a č a c **Nedžad Šećić, s.r.**

7.

Na osnovu člana 64. stav 5 i 8. Zakona o dravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" br. 46/10.), tačke 2. člana 4. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br. 12/03.) i člana 24. Statuta općine Gradačac, ("Sl. glasnik općine Gradačac", br. 4/08), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine Gradačac, na 7. sjednici od 18. 07. 2013. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o imenovanju Upravnog odbora JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža"Gradačac

I

U Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža"Gradačac, imenuju se:

1. Mulahalilović Bakir, predstavnik osnivača predsjednik,
2. Mešanović Ensar, predstavnik Kantonalnog ministarstva član
3. Sejdić Nihada, predstavnik stručnih radnika zdravstvene ustanove član.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku općine Gradačac".